

**PREDLOG OSNOVE ZA VOĐENJE PREGOVORA I ZAKLJUČIVANJE
SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I
HERCEGOVINE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU KVALIFIKOVANIH
ELEKTRONSKIH USLUGA POVJERENJA I SISTEMA ELEKTRONSKE
IDENTIFIKACIJE KOJE SE PRUŽAJU U CRNOJ GORI I BOSNI I HERCEGOVINI**

I USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih elektronskih usluga povjerenja i sistema elektronske identifikacije koje se pružaju u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini sadržan je u odredbama člana 15 stav 1 Ustava Crne Gore, kojima je propisano da Crna Gora, na principima i pravilima međunarodnog prava, razvija i održava saradnju i prijateljske odnose sa drugim državama, međunarodnim organizacijama i regionalnim inicijativama, kao i u odredbama člana 100 tač. 1 i 4 Ustava Crne Gore, kojima je utvrđeno da Vlada vodi unutrašnju i vanjsku politiku i zaključuje međunarodne ugovore.

II OCJENA STANJA ODNOSA SA BOSNOM I HERCEGOVINOM

Crna Gora i Bosna i Hercegovina njeguju dobre susjedske i prijateljske odnose, zasnovane na međusobnom uvažavanju, intenzivnoj bilateralnoj saradnji i jačanju regionalne povezanosti. Saradnja između dvije države kontinuirano se unapređuje u brojnim oblastima od zajedničkog interesa, uključujući digitalnu transformaciju, razvoj elektronske uprave i unapređenje prekograničnih elektronskih usluga.

U skladu sa savremenim procesima digitalizacije i potrebom za razvojem sigurnih i interoperabilnih elektronskih usluga, prepoznat je značaj uspostavljanja pravnog i tehničkog okvira za uzajamno priznavanje kvalifikovanih elektronskih usluga povjerenja i sistema elektronske identifikacije između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Time se stvaraju uslovi za sigurnije, efikasnije i jednostavnije korišćenje elektronskih usluga u prekograničnom okruženju, uz jačanje povjerenja u digitalno poslovanje.

III RAZLOZI ZA ZAKLJUČIVANJE SPORAZUMA

Razlozi za zaključivanje ovog sporazuma ogledaju se u potrebi unapređenja prekograničnog elektronskog poslovanja i obezbjeđivanja uzajamnog priznavanja kvalifikovanih elektronskih usluga povjerenja i sistema elektronske identifikacije između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Sporazum doprinosi uklanjanju administrativnih i tehničkih prepreka u korišćenju elektronskih usluga, jačanju pravne sigurnosti i stvaranju uslova za efikasniju digitalnu komunikaciju između građana, privrede i nadležnih organa obje države.

Sporazumom se omogućava uzajamno priznavanje kvalifikovanih elektronskih potpisa, kvalifikovanih elektronskih pečata i kvalifikovanih elektronskih vremenskih pečata, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvima ugovornih strana, kao i sistema elektronske identifikacije registrovanih u odgovarajućim registrima za nivo pouzdanosti srednji i visoki. Takođe, predviđeno je uzajamno priznavanje sredstava za izradu kvalifikovanog elektronskog potpisa i/ili pečata, čime se dodatno unapređuje interoperabilnost sistema i povećava povjerenje u korišćenje elektronskih usluga.

IV OSNOVNA PITANJA KOJA ĆE BITI PREDMET PREGOVORA

Potreba za zaključivanjem ovog sporazuma proizlazi iz zajedničkog interesa dvije države za unapređenje digitalne povezanosti, olakšavanje prekogranične elektronske komunikacije i stvaranje uslova za efikasnije korišćenje elektronskih usluga.

Sporazumom se uređuju uslovi i način uzajamnog priznavanja kvalifikovanih elektronskih usluga povjerenja i sistema elektronske identifikacije koji se pružaju u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, sa ciljem obezbjeđivanja njihovog jednakog pravnog dejstva u obje države.

Posebno se uređuje uzajamno priznavanje kvalifikovanih elektronskih potpisa i kvalifikovanih elektronskih pečata pod uslovom da su upisani u Registar kvalifikovanih davalaca elektronskih usluga povjerenja u Crnoj Gori, odnosno Registar ovjerilaca u Bosni i Hercegovini. Sporazumom se, takođe, uređuje uzajamno priznavanje sistema elektronske identifikacije registrovanih u odgovarajućim registrima za nivo pouzdanosti srednji i visoki.

Predmet sporazuma je i povezivanje Registra kvalifikovanih davalaca elektronskih usluga povjerenja u Crnoj Gori i Registra ovjerilaca u Bosni i Hercegovini radi ostvarivanja uzajamnog priznavanja elektronskih usluga povjerenja, kao i uzajamno priznavanje sredstava za izradu kvalifikovanog elektronskog potpisa i/ili pečata onih pružalaca usluga koji su upisani u odgovarajuće registre.

Sporazumom se uspostavljaju i mehanizmi saradnje između nadležnih organa, uključujući obavezu međusobnog obavješćavanja o izmjenama podataka u registrima i promjenama nacionalnih propisa kojima se uređuju usluge koje su predmet sporazuma, radi obezbjeđivanja kontinuiteta, usklađenosti i pravne sigurnosti u njegovoj primjeni.

V PROCJENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Za sprovođenje ovog Sporazuma nije potrebno obezbjeđivanje dodatnih finansijskih sredstava.

VI POTREBA USAGLAŠAVANJA PROPISA

Zaključivanje ovog Sporazuma ne zahtijeva izmjene važećih zakona i drugih propisa.

VII PREDLOG SASTAVA DELEGACIJE

Sporazum je usaglašen diplomatskim putem.

Prilog: Nacrt Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih elektronskih usluga povjerenja i sistema elektronske identifikacije koje se pružaju u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

**SPORAZUM IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I
HERCEGOVINE O UZAJAMNOM
PRIZNAVANJU KVALIFIKOVANIH ELEKTRONSKIH USLUGA POVJERENJA I
SISTEMA ELEKTRONSKE IDENTIFIKACIJE KOJE SE PRUŽAJU U CRNOJ GORI I
BOSNI I HERCEGOVINI**

Vlada Crne Gore i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: *ugovorne strane*), u cilju prekograničnog pružanja usluga, uklanjanja prepreka u elektronskom poslovanju, kao i omogućavanja korišćenja i jednakog pravnog dejstva kvalifikovanih elektronskih usluga povjerenja u objema državama, sporazumjele su se o sljedećem:

Član 1

Crna Gora priznaje kvalifikovane elektronske usluge povjerenja koje pružaju kvalifikovani pružaoci usluga povjerenja u Bosni i Hercegovini, u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine kojim se uređuje oblast elektronskih usluga povjerenja, i to: kvalifikovani elektronski potpis i kvalifikovani elektronski vremenski žig.

Bosna i Hercegovina priznaje kvalifikovane elektronske usluge povjerenja koje pružaju kvalifikovani davaoci elektronskih usluga povjerenja u Crnoj Gori, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska identifikacija i usluge povjerenja u Crnoj Gori, i to: kvalifikovani elektronski potpis, kvalifikovani elektronski pečat, kvalifikovani elektronski vremenski pečat.

Član 2

Elektronske usluge povjerenja iz člana 1 ovog sporazuma, koje pružaju pružaoci usluga iz tog člana, uzajamno se priznaju pod uslovom da su upisane u odgovarajuće registre, i to:

1. Registar kvalifikovanih davalaca elektronskih usluga povjerenja u Crnoj Gori;
2. Registar ovjerilaca u Bosni i Hercegovini.

Član 3

Crna Gora priznaje sisteme elektronske identifikacije koje pružaju davaoci usluga elektronske identifikacije u Bosni i Hercegovini, u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine kojim se uređuju oblast elektronske identifikacije.

Bosna i Hercegovina priznaje sisteme elektronske identifikacije koje pružaju pružaoci usluga elektronske identifikacije u Crnoj Gori, u skladu sa zakonom Crne Gore kojim se uređuje elektronska identifikacija.

Član 4

Sistemi elektronske identifikacije iz člana 3 ovog sporazuma, koji su upisani u odgovarajuće registre, uzajamno se priznaju, pri čemu odgovarajuće registre predstavljaju:

1. Registar sistema elektronske identifikacije u Crnoj Gori, za nivoe pouzdanosti srednji i visoki;
2. Registar ovjerilaca u Bosni i Hercegovini, za nivoe pouzdanosti srednji i visoki.

Član 5

Uzajamnim priznavanjem usluga iz člana 1 ovog sporazuma i sistema iz člana 3 ovog sporazuma, daje se jednako pravno dejstvo tim uslugama, kao i sistemima u obje zemlje.

Član 6

Uzajamno priznavanje elektronskih usluga povjerenja iz člana 1 ovog sporazuma ostvaruje se povezivanjem Registra kvalifikovanih davalaca usluga povjerenja Crne Gore i Registra ovjerilaca u Bosni i Hercegovini.

Član 7

Ugovorne strane uzajamno priznaju sredstva za izradu kvalifikovanog elektronskog potpisa i/ili pečata onih pružaoca usluga koja su upisana u odgovarajući registar iz člana 2 ovog sporazuma.

Član 8

U slučaju izmjena podataka u registrima iz čl. 2, 4, 6 i 7 ovog sporazuma, nadležni organ jedne ugovorne strane dužan je da, bez odlaganja, putem elektronske pošte obavijesti nadležni organ druge ugovorne strane o izvršenim izmjenama.

Član 9

Ovaj sporazum stupa na snagu danom prijema, diplomatskim putem, posljednjeg obavještenja kojim ugovorne strane obavještavaju jedna drugu pisanim putem o ispunjenju svojih relevantnih internih procedura neophodnih za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vrijeme i važi do dana pristupanja Evropskoj uniji bilo koje od ugovornih strana.

Svaka ugovorna strana može raskinuti ovaj sporazum u svakom trenutku slanjem pisanog obavještenja o tome drugoj ugovornoj strani diplomatskim putem. U tom slučaju, raskid stupa na snagu šest mjeseci od datuma prijema tog obavještenja.

Svaki spor u vezi sa tumačenjem ili primjenom ovog sporazuma rješava se putem konsultacija ili pregovora između ugovornih strana diplomatskim kanalima.

Svaka ugovorna strana obavještavaće drugu ugovornu stranu o promjeni nacionalnih propisa kojima se regulišu usluge koje su predmet ovog sporazuma, i to odmah po donošenju tih propisa.

U slučaju značajnih promjena propisa iz stava 5 ovog člana, ugovorne strane mogu po potrebi pristupiti prilagođavanju ovog sporazuma.

Ovaj sporazum može se mijenjati uz uzajamnu pisanu saglasnost ugovornih strana.

Izmjene stupaju na snagu u skladu sa odredbama stava 1 ovog člana.

Sačinjeno u _____, dana _____, u dva originalna primjerka, svaki na crnogorskom i službenim jezicima Bosne i Hercegovine, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

ZA VLADU CRNE GORE

ZA VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE